

Product datasheet for **SC215250**

COL11A1 (NM_080629) Human 3' UTR Clone

Product data:

Product Type:	3' UTR Clones
Product Name:	COL11A1 (NM_080629) Human 3' UTR Clone
Vector:	pMirTarget (PS100062)
Symbol:	COL11A1
Synonyms:	CO11A1; COLL6; DFNA37; STL2
ACCN:	NM_080629
Insert Size:	1576 bp



[View online »](#)

Insert Sequence: >SC215250 3'UTR clone of NM_080629
 The sequence shown below is from the reference sequence of NM_080629. The complete sequence of this clone may contain minor differences, such as SNPs.
 Blue=Stop Codon Red=Cloning site

```

GGCAAGTTGGACGCCCGCAAGATCCGCGAGATTCTCATTAAAGCCAAGAAGGGCGGAAAGATCGCCGTG
TAACAATTGGCAGAGCTCAGAATTCAAGCGATCGCC
GAAGTTGGTCCTGTTTGTCTTGGCTAAGATTAAGACAAGAACATATCAAATCAACAGAAAATATA
CCTTGGTGCCACCAACCCATTTTGTGCCACATGCAAGTTTGAATAAGGATGGTATAGAAAAACAACGCT
GCATATACAGGTACCATTTAGGAAATACCGATGCCTTTGTGGGGCAGAATCACATGGCAAAAGCTTTG
AAAATCATAAAGATATAAGTTGGTGTGGCTAAGATGGAACAGGGCTGATTCTTGATTCCCAATTCTCA
ACTCTCTTTTCTATTTGAATTTCTTTGGTGTGTAGAAAACAAAAAAGAAAAATATATATTCATAA
AAAATATGGTGTCTATTCTCATCCATCCAGGATGTAATAAACAGTGTGTTAATAAATTGTAATTATT
TTGTGTACAGTTCTATACTGTTATCTGTGTCCATTTCCAAAACCTGCACGTGTCCTGAATTCCATCTG
ACTCTAATTTTATGAGAATTGCAGAACTCTGATGGCAATAAATATATGTATTATGAAAAATAAAGTTG
TAATTTCTGATGACTCTAAGTCCCTTTCTTTGGTTAATAATAAAATGCCTTTGTATATATTGATGTTGA
AGAGTTCAATTATTTGATGTCGCAACAAAATTCTCAGAGGGCAAAAATCTGGAAGACTTTTGAAGCA
CACTCTGATCAACTCTTCTGCGGACAGTCATTTTGTGAATTTAGCCAAAAATATTATGCATTTTG
ATGCTTTATTTCAAGGCTATACCTCAAACCTTTTCTTCTCAGAATCCAGGATTTACAGGATACTTGAT
ATATGGAAAAACAAGCAAGTTTATATTTTGGACAGGAAATGTGTGTAAGAAAGTATATTAACAAATCA
ATGCCTCCGTCAAGCAACAATCATATGTATACTTTTTTCTACGTTATCTCATCTCCTGTTTTTCAGT
GTGCTTCAATAATGCAGGTTAATATTAAGATGGAAATTAAGCAATTTTATGAATTTGTGCAATGTT
AGATTTTCTTATCAATCAAGTTCTTGAATTTGATTCTAAGTTGCATATTATAACAGTCTCGAAAATTAT
TTTACTTGCCCAACAATATTACTTTTTTCTTTCAAGATAATTTATAAATCATTGACCTACCTAAT
TGCTAAATGAATAACATATGGTGGACTGTTATTAAGAGTATTTGTTTTAAGTCATTCAGGAAAATCTAA
ACTTTTTTTTCCACTAAGGTATTTACTTTAAGGTAGCTTGAAATAGCAATACAATTTAAAAATAAAAA
CTGAATTTTGTATCTATTTAAGTAATATATGTAAGACTTGAAAAATAAATGTTTTATTTCTATATAAA
GTGTTAAATTAATTGATACCAGATTTCACTGGAACAGTTTCAACTGATAATTTATGACAAAAAGACATA
CCTGTAATATTGAAATTAAGAAAGTAAATTTGTCATAAAGAAATTTCTTTATTTTGAATTCGAGTTTG
TAAATGTCCTTTTAAAGAGGGAGATATGAATCCAATAAAATAAAGTCAAGTCTTGCTA
ACGCGTAAGCGGCCGCGCATCTAGATTGAAGAAAATGACCGACCAAGCGACGCCAACCTGCCATCA
CGAGATTTGATTCACCGCCGCTTCTATGAAAGG
  
```

Restriction Sites: Sgfl-Mlul

OTI Disclaimer: Our molecular clone sequence data has been matched to the sequence identifier above as a point of reference. Note that the complete sequence of this clone is largely the same as the reference sequence but may contain minor differences, e.g., single nucleotide polymorphisms (SNPs).

Components: The cDNA clone is shipped in a 2-D bar-coded Matrix tube as 10 ug dried plasmid DNA. The package also includes 100 pmols of both the corresponding 5' and 3' vector primers in separate vials.

RefSeq: [NM_080629.3](#)

Summary: This gene encodes one of the two alpha chains of type XI collagen, a minor fibrillar collagen. Type XI collagen is a heterotrimer but the third alpha chain is a post-translationally modified alpha 1 type II chain. Mutations in this gene are associated with type II Stickler syndrome and with Marshall syndrome. A single-nucleotide polymorphism in this gene is also associated with susceptibility to lumbar disc herniation. Multiple transcript variants have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2009]

Locus ID: 1301

MW: 61.8